

Le gbedzi afisi mele mɔ zɔm le

traduit de « Dans le désert où je poursuis ma route »

p

c

1. Le - gbe - dzi - a - fi -
 2. Ðe - la, mo - fia - la,
 3. Ddi sia ñdi la, wò

mf

si me - le mo zɔm le Ðo ta de -
 si ñju me - døa ñju ñøo Tsy ð Naa
 nu - te - fe lø - lø la gbe - sia -

f

nyi - gba, si dzi ma - nø la, Ðo, xa - xaa
 le ñke - kea fe hiä - wo me; Le zä - me
 gbe nu - du - dum tso dzi - fo. Ne me - ðo

de - ke me - ga - se - së nam o, E - la - be -
 la, wò ke - ke - li ne - klë nam. 'Ye lém ye -
 'lø le wò a - va - la te la, Wòe wøa ðo -

na - dzi - fo do - me ma - nyi.
 sia - yi - ðe wò lø - lò me.
 ðø - wo le tso ñju - ti nam.

4. Ny'agakpe ! Wò 'menuveve tsi zəzrœ

Dzina tso gbəwò hedjna kɔ nam.

Na wò Gbəgbo fe ŋusē kɔkɔe nana

Be magali livilići akpɔ o.

5. Kpui la, nye mɔzɔzo la fe nuwuwu

Ahe gbədemeyi blibo və nam.

'Feto fe ŋugbedodo, si matrɔ o

Atsyɔ̃ dzinye le tsi dzinjɔwo me.

6. Oo nye denyigba ! Dugbedodonyigba,

Nye dzi lulu do dzaa na wò dɔ qɑ !

Le dzidzɔ f'aseyetsotso kɔkɔe me,

Oo Mawu, woakafu wò ŋkɔ tegbee !